



Phumelele ya sebete

Zandile Malaza

Simon Mokoena





Phumelele e ne e le morwetsana ya tswang lapeng le futsanehileng.

O ne a dula le lelapa labo motseng o bitswang Celani.

Ho ne ho ena le tsela e le nngwe feela e kenang le ho tswa Celani.



Pela tsela ho ne ho ena le sefate.

Noha e kgolo e ne e dula sefateng seo.


Batho ba ne ba tlameha ho feta sefateng seo ha ba
eya tleliniking, lebenkeleng le sekolong.



Kamehla ha e utlwa diqi, noha e ne e theoha lekaleng e botha ka tseleng.

Ene e etsa ho be boima ho feta moo.

Baahi ba motseng ba lekile ho e tshwara feela ba hlotswe.



Ha ho motho ya neng a kgona ho tshwara noha.

Morena o ile tshepisa moputso ho motho ya ka tshwarang noha.

Ke banna feela ba neng ba dumelletswa ho tobana le phephetso yeo.




Banna ba dilemo tse fapaneng ba leka ho tshwara noha, feela ba hloleha.

Ba leka le ho sebetsa ka dihlopha.

Le ha ho le jwalo ba hloleha ho e tshwara.

Ho ne ho le kotsi ho kena le ho tswa motseng.



Phumelele a ya ho morena a re, "Ntumelle ho ba karolo ya phephetso ena."


Batho ba tsheha hobane e le mosadi. "O ya swaswa," ho rialo batho.

Morena a nahana ka kopo ena ya Phumelele.



Qetellong, morena a re, "Banna ba motse ona ba hlolehile ho tshwara noha. Ha ho no senyaha letho ha mosadi a leka."

A neha Phumelele monyetla. O ne a sa kgolwe hore Phumelele a ka phomella moo banna ba hlolehileng.



Phumelele o ne a ena le moralo o bohlale.

O ile a loha manki o moholo. O ile a sebedisa le dithapo tse hulwang hore manki o kgone ho kwaleha.

O lie a rwala manki mme a leba sefateng.



Jwalo ka tlwaelo, noha ya utlwa diqi. Ya itokisetsa ho tlola e paqama ka tseleng.

Phumelele le yena a itokisetsa nako yeo ya bohlokwa!

“Kajeno ho tla utlwahala,” ke Phumelele a nahana ha a lebile sefateng.



Ha noha e tlola sefateng, ya wela hantle ka manking o lohilweng.


Ka pele-pele Phumelele a hula dithapo ho kwala manki. Noha e ne e tshwasehile ka hare.



Phumelele arwala manki ho o isa motseng.

Batho kaofele ba didietsa ha a kena ka kgoro ya lesaka la morena.

“Phumelele o bohlale o sebete. Morena a boloke tshepiso ya hae,” ho rialo batho.



Morena a leboha Phumelele ka ho mo fa karolo e kgolo ya naha le lesaka le tletseng dikgomo.

Ya eba moetapele wa naha yeo. Batho ba ya ho yena ho batla dikeletso.

Noha ya iswa polokelong ya dinoha, mme batho ba kgona ho tsamaya ka bolokolohi.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



World Change Starts with Educated Children

Your attribution should include the following:

Title: Phumelele ya sebeta

Author/s: Zandile Malaza

Translator/s: Nthabiseng Tsatsi


Illustrator/s: Simon Mokoena

Assurer/s: Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)

© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

